

Tražilac kredita:**Obezbjedenje plaćanja kredita / LICA GARANTI I INSTRUMENTI PLAĆANJA**

- ❖ Garanti su fizička i pravna lica koja se uz tražioca kredita obavezuju kao: solidarni dužnik, ili žirant - jemac plata.
- ❖ MKD ZDRAVO zadržava pravo da prema vlastitoj procjeni rizika plasmana, odredi broj lica koji garantuju plaćanje.
- ❖ Za sve učesnike u kreditu (tražilac - korisnik kredita, solidarni dužnik / žirant), potrebno je sljedeće:
 - ukupna pojedinačna kreditna zaduženost može biti do 1/2 primanja
 - prebivalište u mjestu isplate kredita i zaposlenje najmanje 6 mjeseci
- ❖ Instrumenti obezbjeđenja plaćanja kredita:
 - Administrativna zabrana - saglasnost o zapljeni ličnih primanja (ovjerena kod notara ili u opštini / gradskoj upravi)
 - Mjenica, sa Mjeničnim ovlaštenjem za sve učesnike u kreditu odnosno mjenične dužnike
 - Nalozi za plaćanje - virmani (preduzetnici - doo, str, itd.), sa Izjavom o posjedovanju računa u bankama
 - Zalog pokretne ili nepokretne imovine (hipoteka)

POTREBNA DOKUMENTACIJA (za sve učesnike u kreditu)

- ☐ ZAHTJEV ZA KREDIT sa datumom podnošenje i potpisom tražioca kredita

za ZAPOSLENE U JAVNOM ILI PRIVATNOM PREDUZEĆU:

- ☐ Podaci o zaposlenju - ovjerava poslodavac na formularu MKD ZDRAVO
- ☒ Fotokopija lične karte sa potpisom vlasnika
- ☒ Uvjerjenje o prebivalištu ne starije od 14 dana, ili zadnja 3 računa od struje, telefona i sl., ili drugi dokaz
- ☒ Rekapitulacija plate za zadnja 3 mjeseca ovjerene u preduzeću ili banci, ili bankovni izvod kojim se dokazuje neto plata i ostala primanja iz radnog odnosa sa uplaćenim porezima i doprinosima
- ☐ Administrativna zabrana - (nakon odobravanja kredita)
- ☐ Trajni nalog - klijent daje nalog banci da plaća rate kredita umjesto njega (nakon odobravanja kredita)

za PRIVATNA PREDUZEĆA ILI PREDUZETNIKE:

- ☐ Fotokopija lične karte za ovlašteno lice (direktor, vlasnik) i potpis tog lica
- ☐ Uvjerjenje o prebivalištu ovlaštenog lica ne starije od 14 dana, ili zadnja 3 računa od struje, telefona...
- ☐ Podaci o poslovnoj aktivnosti - formular MKD ZDRAVO
- ☐ Rješenja o registraciji sa priložima od prve registracije do danas - sudska (za doo) i opštinska (za str, sur, itd.)
- ☐ *samo za preduzeća (d.o.o.) - Bilans stanja i Bilans uspjeha sa 31.12. (po potrebi izvještaji sa stanjem 30.6.)
- ☐ *samo za samostalne preduzetnike (str, sur, sztr, itd.) - Godišnji obračun prihoda (tražiti kod knjigovođe)
- ☐ Potvrda o visini dohotka ostvarenog u prošloj godini i izmirenom porezu - iz Poreske uprave (PDV obveznik dostavlja samo 3 zadnje PDV prijave)
- ☐ Izjava o posjedovanju računa u poslovnim bankama (formular MKD ZDRAVO)
- ☐ Karton deponovanih potpisa od svih banaka u kojoj subjekt ima otvorene transakcione račune
- ☐ JIB, ukoliko je PDV obveznik dostaviti i PIB
- ☐ Tri (3) zadnja izvoda iz banke sa prikazom prometa preko računa ili evidencija knjigovodstvenih promjena po računu u zadnja 2 (dva) mjeseca - ovjerene pečatom ovlaštenog knjigovodstvenog biroa
- ☐ Ovjereni virmani sa jasno vidljivim potpisom ovlaštenog lica (po odobravanju kredita)
- ☐ Mjenica (potpis ovlaštenog lica i pečat), prihvaćena od ovlašt. lica i mjeničnih jemaca (po odobravanju kredita)

ZALOG POKRETNE ili NEPOKRETNE IMOVINE

- ☐ Dokaz o vlasništvu pokretne ili nepokretne imovine
- ☐ Vještačenje vrijednosti (za pokretnu imovinu čija se tržišna vrijednost utvrđuje sporazumom vlasnika i MKD ZDRAVO, vještačenje nije potrebno)

Napomena. Kompletiranje tražene dokumentacije ne obavezuje MKD ZDRAVO da odobri traženi kredit. MKD ZDRAVO zadržava pravo da promijeni spisak dokumentacije koja se dostavlja, da traži dodatnu ili izuzme od traženja pojedinu dokumentaciju.